



# Gontse o nonofisa mmele wa gagwe



Nomsa Mokoena



Dumelang! Leina la me ke Gontse. Ke tlile go le bolelela gore nna ke dira eng go nonofisa mmele wa me.

Mme a re go botlhokwa go nonofisa mebele ya rona.

Seo re se jang le se re se nwang se botlhokwa. Gonna phepa le go ikatisa go botlhokwa fela jaaka diaparo le boroko.





Gantsi ke ja dijo tse di nonofatsang mmele jaaka merogo, maungo, mae, matokomane, nama ya kgogo le tlhapi.

Ditshipisi, dikuku, dibisikiti, marotho le dimonamone di monate, fela ga nonotshe. Ke di ja fela fa go le botlhokwa.





Ke nonofisa mmele gape ka go nwa metsi a le mantsi a phepa. Rre o ne a mpolelela gore metsi a thusa go phepafatsa mebele ya rona.

Ke nwa le maši go tiisa meno a me. Kgaitsadi ya me Neo o rata mašwi!

Dinotsididi le matute a maungo le tsona di monate fela ga di nonofatse mebele.

Re tshwanetse go nwa digalase di le robedi tsa metsi ka letsatsi.





Mme a re go tlhokomela mebele ya rona go thusa gore re tshele sentle.

Ke tlhapa diatla tsa me gangwe le gape. Go go thusa go thibela go tsenwa ke megare.

Ke bala go fitlhela go lesome fa ke tlhapa diatla. Se, se dira gore diatla tsa me di phepfafale sentle.

Ke tlhapa meno mo mosong le maitsiboa letsatsi lengwe le lengwe.





Ke apara go ya ka maemo a loapi.

Mariga ke apara dikausu, sekhafo, hutshe le jeresi go re ke nne bothito. Se se dira gore ke se tsenwe ke bolwetse.

Selemo ke apara diaparo tse di bofefo jaaka borukgwe bo bokhutswane, sekipa le bomphatshane. Ke rwala le kepisi go itshireletsa mo letsatsing.





Go botlhokwa go ikatisa nakwana letsatsi le letsatsi gonna ke nonofetse.

Maitsiboa mangwe le mangwe ke tswela kwa ntle go tlola ka kgati ya me. Seo se thusa mmele go nna o nonofile o le thata.





Ke tshwanetse go tsoga ka ura ya borataro go itshiamisetsa go ya sekolong, ka jalo ke tima lebone ka ura ya borobedi bosigo.

Rre o rile mmele le boboko jwa me di a ikhutsa le go gola fa ke robala. Go robala sentle go thusa go reetsa le go ithuta sentle kwa sekolong.

Bana ba sekolo se se potlana ba tlhoka diura di le some go ya go somenngwe tsa boroko.





Ke itse go nonofisa mmele ebile ke motlotlo ka seo.

Ke ruta kgaitsadiake Neo fela jalo. Ke solo fela fa le wena o tiisa mmele